ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަފްތަރު

ބީލަމުގެ ނަން: ނ ، ރ އަދި ތ އަތޮޅުގައި ހުރި ކޮންޓެއިނާ ފުރަނަ ކެޕޭސިޓީގެ އިންޖީނުގެތަކެތި
ޑީސަލް ސަޕްލައި ކޮންޓްރެކްޓަރުން ފަރާތެއް ހޯދުން

ބީލަމުގެ ރިފަރެންސް: ITB/02/2024

އިއުލާން ނަންބަރު: FSM-ADV/2024/03

އިއުލާން ކުރި ތާރީޚް: 06 ޖަނަވަރީ 2024

ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚް: 14 ޖަނަވަރީ 2024

بسم الله الرحمن الرحيم

ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު

ތާރީޚް: 06 ޖަނަވަރީ 2024
ޓެންޑަރ ނަރު: ITB/02/2024

1. މަސައްކަތުގެ ތަޢާރަފު

1.1 މި ބީލަމަކީ، ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ދޫ މަޑުރުމާތާއި އެއްގަމަށް، ސ ، ރ އަދި ވ އަތޮޅުގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އިންޖީނުގެތަކަށް ޑީސަލް ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް/ ފަރާތްތަކެއް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބީލަމެކެވެ.

2. ބީލަން ހުށަހެޅުއްވާ ފަރާތްތައް

2.1 މި ބީލަން ހުށަހެޅުއްވޭނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2014) ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގަމުންގެންދާ ވިޔަފާރި ފަރާތްތަކަށެވެ.

2.1.1 ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާ ކުންފުނިތައް

2.1.2 ޕާޓްނަރޝިޕް ވިޔަފާރިތައް

2.1.3 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް

2.1.4 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތެޔޮ އެތެރެކުރާ ވިއްކާ އެއްވެސް ކުންފުނިތަކުން، ނުވަތަ މިފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް، މިބީލަމުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ އެއްވެސް ހިއްސާދާރަކުވެސް މިބީލަމުގައި ބައިވެރި ނުކުރެވޭނެއެވެ.

3. ބީލަން ހުށަހަޅާ އަގު

3·1 ބީލަން އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.

4. ބީލާ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުކިޔުންތައް

4·1 ބީލަންފޮރުން، ބީލާ އެކު ތިރީގައިވާ ލިޔުކިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ. މި ލިޔުންތައް ހުށަހާޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.

4·1·1 ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ސޮއިކޮށް، އަދި ތައްގަނޑު ޖައްސަވާފައިވާ ބީލަން އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު

4·1·2 ބީލަން އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު މި ސްޕެކާއެކު އެނެކްސް 2 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މި ފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެ ބީލަމެއް ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.

4·1·3 ބީޑް ސެކިއުރިޓީ

4·1·4 ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

4·1·5 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ/ޖީއެސްޓީގެ ޕްރޮފައިލް ޝީޓް

4·1·6 ހަ މަސް ހަމަނުވާ ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ރިޕޯޓް

4·1·7 އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ އައިޑީ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ކޮޕީ

4·1·8 ތެލު އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީއާއި، ތެލު އުފުލުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ (ސަޕްލައިކުރާ ބޯޓުން އެނގެން ވާނެ)

4·1·9 ތެލު އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފިޓްއާއި، އިންޝުއަރަންސް ހަމަޖެހިފައިވާ ތެލު ގުދަންކުރާ ތަނެއްނަމަ، އެތަނެއް ކުއްޔަށްހިފާ ފިޓް، ތެލު ގުދަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ، އަދި އެތަނަކާއި ބަނދަރާއި ހުރި ދުރުމިން އެނގޭނެ ފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.

4·1·10 ތެލު އުފުލާ އުޅަނދު ނުވަތަ ގުދަން ކުރާ ތަނަކީ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ އުޅަނދެއް/ތަނެއް ނަމަ، ކުއްޔަށް ހިފާފައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ.

މިގޮތުން ކުއްޔަށް އެއް އުޅަނދެއް/ތަކެއް ދީ ފޯރުކޮށަން ކުއްޔަށް ތިލަފުށީގެ ކަމަށް ފޮނުވާ ކުރަންވާނަމަ، އެ ދަތުރުތަކުގެވެސް ބީލަން ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

4.1.11 މި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ހިމެނޭ ޑޮކިއުމެންޓްތައް އެނެކްސް 1 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

5. ބީލަން ބަލައިގަތުން ނުވަތަ ބީލަން ބާތިލުކުރުން

5.1 ފާއިތުވިދިޔަ 2 އަހަރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ ބީލަމުގައި ކާމިޔާބުވެ، އެއްބަސްވުން ހެދުމަށްފަހު، އެ ފޯރުކޮށްދޭން އެދިގެން ނުވަތަ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މި ބީލަމުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެއެވެ.

5.2 އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ނިޒާމް ދިނުމަށްފަހު އެއްބަސްވުން އުވާލާ ފަރާތްތަކާއި މެދުގައި (5.1 ގައި ދެންނެވިފައިވާ މާއްދާއިން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.

5.3 މި އިޢުލާނު ތަކުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

5.4 އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަމުއްނަމަ، ޕޯޓަލް ކުރިމަތިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕޯޓަލް އެޖެންސީ ފިޔަވައި އެހެން ޕޯޓަލް އެޖެންސީއަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ނުވަތަ ކޮޕީ ކޮށްފައިވާ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

5.5 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައްވެސް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

5.6 ބީލަން ހުށަހެޅުމުގައި ދެންނެވިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

6. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ސުވާލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

6.1 ބީލަން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުންނެވެ.

6.2 އަދި ބީލަމުގެ ނަތީޖާ، ރިފަރެންސް ނަންބަރު އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔުމުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

6.3 ބީލަމުގެ އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.

6.4 ބީލަމުގައިވާ ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ލިޔުއްވާފައި ހުންނަން ވާނީ ދިވެހި ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.

6.5 ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް ހުށަހަޅުއްވާނީ އެންމެ ބީލަމެކެވެ.

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm.mv

6.6 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން، އަތޮޅުތެރެއަށް ތެޔޮ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ކުރުމަށް ގެނެވޭނެ ބޯޓެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. (އެއީ ކ.ފުނަދޫއިން ނަގައިގެންކަން ނޫނީ އަތޮޅުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ގުދަންކޮޅާ ތަނަށް ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ގެނިގޮސް ހުރުމުން އެތަނުން އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށް ރަށަށް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރާގޮތަށް / މިގޮތުން ހިޔާރުކުރެވޭނީ މިގެން އެއް ބޯޓެވެ.

- އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ސްޓޯރޭޖަށް ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ތެޔޮ ފޯރު ކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލު ދިނަވާގެން މަހަކު 2 ދަތުރެވެ. ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ފަރާތުން ކޯސްޓު ދަތުރުއެގެވްސް 5 ދުވަސް ކުރިން ނޯޓިސްދީގެން/އަންގަން ވާނެއެވެ.

6.7 ދެގޮތަށް ބިޑު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތެއް ގެންގުޅުމުގެ ގޮތުން، ބިޑު އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި، އަތޮޅުތަކަށް ތެޔޮ ގެނިގޮސް ކުރައްވާގޮތަށް ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގަށް ތިރީގައިވާ ޖަދުވަލު އިތުރު ކުރެވޭނެއެވެ. މިއަދަދަކީ ހަމައެކަނި އިވެލުއޭޝަންގެ ބޭނުމަށް އިތުރު ކުރެވޭ އަދަދެކެވެ. ބީލަން އެވޯޑު ކުރެވޭ ފަރާތާއި އެއްބަސްވުން ހެދޭނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ އަގަށެވެ.

ނ އަތޮޅު	50 ލާރި
ރ އަތޮޅު	50 ލާރި
ށ އަތޮޅު	55 ލާރި

6.8 ހުށަހަޅުއްވާ އަގު ވާންވާނީ، ލިބިދެވޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށަށް ގެންގޮސްދިނުމުގެ ނާވާލުގެ އަގު ކަމުގައެވެ. (FREIGHT CHARGE)

6.9 މިބީލަމުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދެވޭ ތެލަކީ، ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ގަނެފައިވާ ތެޔޮ ކަމުގައި ވާން ވާނެއެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓަކީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ގަނނަ ތެޔޮ ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. (އާދޭ ފަހުން ރިޕްލޭސް ކުރާގޮތަށް)

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm·mv

އަދި މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ފަރާތުން، ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ފިޔަވާ، އެހެން ފަރާތަކުން ތެޔޮ ނުގަންނާނެކަމަށް އެއްބަސްވާން ވާނެއެވެ.

6.10 ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލާއި ގުޅިގެން، ކޮންމެ 3 މަހަކުން، މިއެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގު މުރާޖަޢާކޮށް، ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ އަގަކަށް އެއްބަސްވުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

6.11 ބީލަން އޮފާގެ ކުރުމުގައި، އެއް ފަރާތަކަށް އޮފާގެ ކުރެވޭނީ އަތޮޅުތަކުގެ ކަސްޓަމަރސް ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިންނެވެ. މިގޮތުން ކަސްޓަމަރުންގެ އެފަރާތަކަށް ލިބޭ މާރކެޓްޝެއާ، ތެޔޮ އުފުލާ ބޯޓު ފަހަރު އަދި އެއްގަމުގައި ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ތަންތަނުގެ ކެޕޭސިޓީއަށް ބަލާނެއެވެ.

6.12 ޑީސަލް ސަޕްލައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރުތީބާއި، އެވްރެޖްކޮށް މަހަކަށް ބޭނުންވާނެ އަދަދު، މިސްޓޭޓާއި އެކު އެއްކުރުމަށް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. (މަހެއްގެ މައްސަލަ ސަޕްލައި ކުރަން ޖެހޭ އަދަދު ލީޓަރު/މަހު ފޯމެޓް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.)

6.13 ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތްތަކާއިއެކު، އެއްބަސްވުން ހެދޭނީ، 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރަށް ބެލުމަށްފަހު އިތުރު 1 އަހަރުދުވަހަށް މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

6.14 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި، ކޮންމެ އަހަރަކު ނިމުމުން ޕާފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން ހަދައި، އެ އިވެލުއޭޝަންގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

6.15 ބީލަން އޮފާގެ ކުރުމުގައި، ބީލަމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުގެ (ތެޔޮ އުފުލާ ބޯޓުފަހަރާއި، އެއްގަމުގައި ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ތަންތަނުގެ ތަފްސީލު އަދި ދުރުމިން) ސާބިތުކޮށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް އިތުރު މައުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން އެދިއްޖެނަމަ، އެމައުލޫމާތެއް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތަށް މައުލޫމާތެއް ދޭން އިހުމާލުވެއްޖެ ކަމަށްވާނަމަ، އެ ބީލަމެއް ބާތިލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

6·16 މިބީލަމުގެ ދަށުން ތެޔޮ ސަޕްލައިކުރުމަށް ބޭނުން، އުޅަނދުގެ ފުރަގަ އިންޖީނުގެ ޓާންކާއި ހަމައަށެވެ. މިމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރާއި، ލޯންޗު ހަރަދަކީ ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ފަރާތުން ކުރައްވަން ޖެހޭނެ ހަރަދުތަކެވެ. (އިތުރު މަޢުލޫމާތު، މިއާއިއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ސްޕެކްގައި)

6·17 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ދަރަންޏެއް އޮތް ފަރާތެއްކަމުގައި ވާނަމަ، ބިޑް އެވޯޑް ކުރުމުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް އިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ދަރަނި ޚަލާސް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމަށް ފުރުޞަތުވެއެވެ.

6·18 އެއްބަސްވުން ހެދުމަށްފަހުވެސް، ޕިސްޕޮޓްކޮންޓްރެކްޓްގައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ޢަދަދު އުނިކޮށް ނުވަތަ އިތުރު ޢަދަދު އިތުރު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

6·19 ބީލަމުގެ ވެލިޑިޓީ ޕީރިއަޑް ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދެމިއޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި ދެމިއޮންނަ އަގަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

6·20 ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު 45 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަކަށް އެވޯޑް ނޯޓިފިކޭޝަން ފޮނުވޭނެއެވެ.

7. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ

7·1 ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު އިތުރު 10،000ރ (ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ) ގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

7·2 ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތު ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަހަށް ދެމިއޮންނަންވާނެއެވެ.

7·3 ދިމާވާ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ، ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑް ކުރުމަށްފަހު، އެވޯޑް ކުރެވުނު ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވަން އިޢުތިރާޒު ކުރާނަމަ، ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް އިން ނަގާނެއެވެ.

7·4 ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނާނީ، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބޭންކެއް ނުވަތަ އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީއެއްގެ ލިޔުމެކެވެ.

7·5 ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ފޯމެޓް މި ސްޕެކްގެ އެނެކްސް 3 ގައި އެޓޭޗް ކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

8. ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

8·1 މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 10 ޖަނަވަރީ 2024 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 11:00 ގެ ކުރިން tenders@fsm·mv އަށް އީމެއިލްކުރައްވާ، ރަޖިސްޓަރ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލްގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަން ވާނެއެވެ.

1. ބީލަމަށް ނަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތް
2. ގުޅޭނެ ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް
3. ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރައްވާނެ ފަރާތް އަދި މަޤާމު
4. ބީލުގެ އިޢުލާން ނަންބަރު ނުވަތަ ރިފަރެންސް އަދި ބީލުގެ ނަން

8·2 ރަޖިސްޓަރ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާނެއެވެ.

9. ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން

9·1 މި ބީލުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވެއެވެ.

10. ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުން

10·1 ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާނީ، 14 ޖަނަވަރީ 2024 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 11:00 ގެ ކުރިން bidsubmissions@fsm·mv އަށް މެއިލްގެ ޒަރީޢާއިންނެވެ.

10·2 ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

10·3 އީމެއިލް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެސް ފިޔަވައި އެހެން އީމެއިލް އެޑްރެސްއަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ނުވަތަ ކޮޕީ ކޮށްފައިވާ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

10·4 ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަން ލިބޭ ސަމަޔަށް ހުށަހެޅުންތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު 03 (ތިނެއް) ހަމަނުވާ ނަމަ، އެ ބީލަމެއް ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.

10·5 ބީލުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައްވެސް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm.mv

11. އިވެލުއޭޝަން އަދި މާރކްސް ދިނުމުގައި ބެލުވާނެ ކަންތައްތަކާއި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާރކްސްތައް

11.1 ބީލަން އުޅޭ ކުންފުނި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހުރި އިވެލުއޭޝަނަށް ފަހުގައެވެ.

11.2 ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ޚިދުމަތް ދެއްވުމުގައި ފަރުވާކުޅެދުމުގެ ސަބަބުން، އެފް އެސް އެމްގެ ފަރާތުން އެކި ފަހަރުމަތިން ނޯޓިސް ދިނުމާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި ބާތިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެފް.އެސް.އެމްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

11.3 އިވެލުއޭޝަންގައި ބެލުވާނެ ކަންތައްތަކާއި މާރކްސް ދިނުމުގެ އުސޫލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގު	70% މާރކްސް (އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތަށް އެންމެ ގިނަ މާރކްސް ލިބޭގޮތަށް)

ސްޓޯރޭޖާއި ކެޕޭސިޓީ (ޖުމްލަ 25% މާރކްސް)

	ފުރަތަމަ އިން ޑެލިވަރު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް	އަޑީޝަން ޑެލިވަރު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް
ބޯޓު އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތައް	10% މާރކްސް • 20,000 ލީޓަރުގެ ދަށުގެ އުޅަނދުތައް ނުހިމަނާ މަދުވެގެން 2 އުޅަނދު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އަދި މިގޮ ތެރެއިން 1 އުޅަނދަކީ ފުރަތުއިން ބޯޓު ނަގުމަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަވެފައިވާ އުޅަނދަކަށް ވާން ވާނެއެވެ.*	

	• 2 އަހަރުދު އެންމެ ކޮންފު ފަރާތަކަށް 10% މާރކްސް ލިބޭނެއެވެ	
އަހަރުދުވަހަކުގެ ޖުމުލަ ސްޓޯރޭޖް ކެޕޭސިޓީ	15% މާރކްސް • ޖުމުލަ ސްޓޯރޭޖް ކެޕޭސިޓީ އެންމެ ބޮޑު ފަރާތަށް އެންމެ ގިނަ މާރކްސް ލިބޭގޮތަށް • މިގޮތަށް މާރކްސް ދިނުމުގައި އަހަރުދުއެގެ އެންމެ ބޮޑު ކެޕޭސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ 300،000 ލީޓަރެވެ.	
އެއްގަމުގައި ތެލު ގުދަން ކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ		10% މާރކްސް • ތެލު ރައްކާކުރާ ގުދަނާއި، ބަނދަރާއި ދުރުމިން 300 ކިލޯމީޓަރު ދުރު ނުވާނަމަ، ފިއުލް ސަޕްލައިސްއިން ގުދަނާއި ހަމައަށް ތެލު ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. 300 ކިލޯމީޓަރު ދުރުނަމަ، ގުދަނަށް ހާލި ފައިން އެޅުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން ޖެހޭނީ، ބިޑަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ފަރާތުންނެވެ.
އަތޮޅުތަކަށް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ		15% މާރކްސް • އަތޮޅުތަކަށް ތެލު ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރައްވަމުން މަދުވެގެން 2 އަހަރުދު އޮންނަންވާނެއެވެ.

		• މިބައިގައި މާރކްސް ދެވޭނީ އެންމެ ގިނަ އުފެއްދު ޢަދަދަކަށް ފޯރާބެން ގިނަ މާރކްސް ދޭ އުސޫލުންނެވެ.

މިބައިގެ ޖުމުލަ މާރކްސްގެ ޕޮއިންޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވަނީ 25% މާރކްސްއެވެ.

އެފްއެސްއެމްގެ ކަސްޓަމަރެއް ނަމަ	5% މާރކްސް • މިބައިގައި މާރކްސް ދެވޭނީ އެފްއެސްއެމްގެ ކަސްޓަމަރެއްގެ ގޮތުގައި، ފުރުސަތުކޮށް ފާއިތުވެދިޔަ 3 އަހަރު ވިޔަފާރި ކޮށްފައިވާ ފޯރުކޮށްދީފައިވުން. • ފާއިތުވެދިޔަ 3 އަހަރު ކުންފުންޏާ މުއާމަލާތުކުރި ނުބައި، ރަނގަޅު ޕޭމަންޓް ރިސްކްޕްރޮފައިލް އޮތް ފޯރުކޮށްދީފައިވުން

- ކ. ފުނަދޫއިން ބޯޓު ނަގަމުން އުފެއްދުމަށް ފުރިހަމަ ވާނެ ތަކެތި މިސްޓާއި އެކު އެޓަކްސް 3 ގެ ގޮތުގައި އެޓޭޗްކޮށްފައިވާންވާނެއެވެ.
- ބޯޓު ރައްކާކުރާ ގުދަނާއި، ބަނދަރާއި ދެމެދު 300 ފޫޓުއްވުރެ ދުރު ނުވުން ވަތަ، ފިއުލް ސަޕްލައިސްއިން ގުދަނާއި ހަމައަށް ބޯޓު ޖެހޭނެ ފުރުޞަތު ހުރުން ވާނެއެވެ. 300 ފޫޓުއްވުރެ ދުރުނަމަ، ގުދަނަށް ތެޔޮ ލައިން އެޅުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސަން ޖެހޭނީ، ބިޑަރު ކާމިޔާބު ކުރެވޭ ފަރާތުންނެވެ.
- ބޯޓު ރައްކާކުރާ ގުދަނުގެ ޓެރިޓޮރީއަށް 2" އަށް ވުރެ ކުޑަ ޕައިޕްލައިނެއްކަން ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

12. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ސުވާލު ހުށަހެޅުން

12.1 މި ބިޑާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ސުވާލު ފޮނުއްވުމުން ޖަވާބު އަންގާނެއެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް: tenders@fsm·mv

12.2 ސުވާލު ފޮނުއްވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 10 ޖަނަވަރީ 2024 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 04·00 އެވެ.

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm·mv

FSM
FUEL SUPPLIES MALDIVES

އެނެކްސް 1

ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް

ނަންބަރު	ލިޔެކިޔުމުގެ ތަފްސީލު	ހުށަހެޅި/ހުށަނާޅާ
	ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް/ތަކެތި މަދު، ނުވަތަ ނެތް ނަމަ ބީލަން ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.	
·1	ޗެކް ލިސްޓް (އެނެކްސް 1)	
·2	ފޯރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ސޮއިކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ބީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު (އެނެކްސް 2)	
·3	ބިޑް ސެކިއުރިޓީ (އެނެކްސް 4 ގައި)	
·4	ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ	
·5	މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ/ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް ޝީޓް	
·6	ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ރިޕޯޓް (6 މަސް ހަމަނުވާ)	
·7	ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓް (އޮޕްޝަނަލް)	
·8	ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ	
·9	ތެޔޮ އުފުލުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ	
·10	ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް	
·11	ކަނޑުއެޅުންތެރިކަމާއި، އެއްގަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ތެޔޮ ގުދަންކުރާ ތަނެއްކަމަށް، އެތަނެއް ކުރެހުމާއި ފޮޓޯ	
·12	ތެޔޮ ގުދަން ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ	
·13	އެތަނާއި ބަނދަރާއި ހުރި ދުރުމިން އަންގައިދޭ ފަދަ ލިޔުމެއް	
·14	ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދު ނުވަތަ ގުދަން ކުރާ ތަނަކީ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ އުޅަނދެއް/ތަނެއް ނަމަ، ކުއްޔަށް	
	ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ބީލަމުގައި ހިމާ މައުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް ނުވަތަ ލިޔުންތައް މަދު ނަމަ، މާކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.	
·15	ގުދަންގައި ތެޔޮ ރައްކާ ކުރެވޭ ކެޕޭސިޓީ އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް (ތެޔޮ ގުދަން ކުރުމުގެ ހުއްދައިން އަންގާން	
·16	ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުގައި އުފުލޭ ކެޕޭސިޓީ އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް	
	ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ބީލަމުގައި ހިމާ އިދާރާގެ އެއްބަސްވުން ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާނަމަ ބީލަން ކުންސަލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް	
·17	ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުރި މި ލިސްޓުގައިވާ ތަރުތީބުން، ތަރުތީބު ކުރުމުގައި	
·18	ޞަފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި	
·19	ބީލަމުގެ ގަނޑުތައް ހުރި ފަޅި ނުވާނޭހެން، ބައިންޑް ނުވަތަ ހިރަސް ކުރުމުގައި	

ATOLL	ISLAND	CURRENT CONSUMPTION PER MONTH	TANK CAPACITY
N	Kendhikulhudhoo	95,000	44,000
N	Kudafari	46,000	30,220
N	Lhohi	50,000	8,963
N	Maafaru	58,000	20,624
N	Magoodhoo	20,000	29,500
N	Miladhoo	60,000	75,000
R	Angolhitheem	22,000	14,175
R	Maakurathu	39,000	28,500
R	Alifushi	150,000	142,500
R	Rasgetheem	35,000	18,500
R	Vaadhoo	30,000	12,000
R	Ungoofaaru	175,000	25,000
L	Isdhoo	64,000	10,000
L	Kalaidhoo	40,000	17,500
L	Dhabidhoo	48,000	12,172
L	Mundoo	14,400	16,500
L	Kunahandhoo	40,000	12,800
L	Hithadhoo	65,000	13,900
L	Maabaidhoo	50,000	13,800
L	Maamendhoo	75,000	3,400

އެނެކްސް 2

ބީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު

1. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު:	
1.1 ނަން:	
1.2 އެޑްރެސް:	
1.3 އީމެއިލް އެޑްރެސް:	
1.4 ގުޅޭނެ ނަންބަރު:	
2. ހުށަހަޅާ ބީލަމުގެ މައުލޫމާތު:	
2.1 ބީލަމުގެ ނަން:	
2.2 އިޢުލާން އަދި ރިފަރެންސް ނަންބަރު:	
3. އައިޓަމް	ހުށަހަޅުއްވާ އަގު (ޖީއެސްޓީ ނުލާ)
3.1 ހ އައިޓަމް	
3.2 ށ އައިޓަމް	
3.3 ނ އައިޓަމް	
4. ޑެލިވަރީ ކުރަން ހުށަހަޅާ ގޮތް :	(✓ ނުވަތަ × ފާހަގަ ޖައްސަވާ)
4.1 ލ. ފޮނަދޫއިން ނަގައިގެން	☐
4.2 ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުން އަތޮޅުތެރޭގައި ޤާއިމު [illegible] ޑެލިވަރީ ކޮންޓްރެކްޓުން އަތޮޅުތެރެއަށް ޑެލިވަރކުރާ ގޮތަށް	☐
4.3 މިހާރުވެސް ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގައި ރަޖިސްޓަރކުރެވިފައިވާ ކަސްޓަމަރެއް	☐
4.4 ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް 1 އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާ ދަރަނިއެއް ނެތް	☐

5. އުޅަނދުފަހަރުގެ މައުލޫމާތު

ވެރިފަރާތުގެ ނަން	ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު / ނަން	އުޅަނދުގެ ކެޕޭސިޓީ (ލީޓަރުން)

އުޅަނދުފަހަރުގެ ޖުމުލަ ކެޕޭސިޓީ:.. ލީޓަރުން
މިބައި ފުރިހަމަ ކުރައްވާނީ، ހަމައެކަނި ފޮނަދޫއިން ނަގައިގެން އަތޮޅުތެރޭގައި ޑެލިވަރ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.

އެއްގަމުގައި [illegible] ލޯރީ [illegible] ޖުމުލަ ކެޕޭސިޓީ: .... ލީޓަރުން
އެއްގަމުގައި [illegible] ލޯރީ [illegible] ޑެލިވަރ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ މައުލޫމާތު

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm.mv

FSM
FUEL SUPPLIES MALDIVES

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން	ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު / ނަން	އެގްރީމެންޓުގެ ކޮޕީ (ލިޔުން)

އެގްރީމެންޓްތަކުގެ ޖުމުލަ ކޮޕީ: .... ލިޔުން

މިބައި ފުރިހަމަ ކުރައްވާނީ، ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާއިމު ކޮންފަރާތާ ބޭންކަށް އެންމެ ބޮޑު ކޮންޓްރެކްޓް ދެއްވި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނެވެ.

6. އިޤުރާރު

6.1 މި ބީލަމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ސައްޙަ ތެދު މައުލޫމާތު ކަމުގައި އިޤުރާރުވަމެވެ.

6.2 މި ބީލަން ކަރުދާހުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ކިޔައި ދެނެގަތުމަށްފަހު، ބީލަމުގައި ދެންނެވިފައިވާ ހުރިހާ ކަމަކަށް އެއްބަސްވަމެވެ.

6.3 އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އޮފީސް.އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ *އާއިލީ ގާތް ގުޅުމެއް (ފިރިމީހާ، އަނބިމީހާ، މަންމަ، ބައްޕަ، ކުދިން، ދަރިން، ބޭބެ، ދައިތަ، ކޮއްކޮ) ހުރި ފަރާތެއް ނޫން ކަމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.

6.4 މި ބީލަން ހުށަހަޅާތާ 60 ދުވަސް ހަމަވަންދެން ބީލަމުގެ އަގާއި ޝަރުތުތައް، ބަދަލު ނުކުރާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ.

6.5 މި ބީލަން ހުށަހަޅާތާ ބީލަމާގުޅޭ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުނުކުރާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ.

6.6 ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން އިޤުރާރު ވަމެވެ.

7. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތް

ސޮއި: ނަން: މަޤާމު: ތާރީޚު:	ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ ވިޔަފާރީގެ ސިއްކަ ޖައްސަވާ އަދި ކުންފުންޏެއް ނަމަ ކުންފުނީގެ ނިޝާން ޖައްސަވާ

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm·mv

އެނެކްސް 4

Bid security must be in the letter head of the issuing agency. No alterations to this format shall be permitted and no substitutions shall be accepted.

BID SECURITY

(Unconditional)

[Issuing Agency's Name, and Address of Issuing Branch or Office]

Beneficiary: Fuel Supplies Maldives Pvt. Ltd., FSM Building, 4th Floor, Boduthakurufaanu Magu, Male', 20026, Republic of Maldives

Date: ----------------------------------

BID SECURITY No.: ---

We have been informed that **[Name of the Bidder/Company]** is submitting the bid in reference to Tender Ref: ITB/02/2024 dated on **(date)** for supplying diesel to Fenaka Power House (N, R & L) , (Company Registration Number C358/2000)

Furthermore, we understand that, according to the conditions of the Invitation to Bid and Bidders Instructions, a Bid Security is required.

At the request of the Bidder, we **[Name of Issuing Agency]** hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of **[Insert amount in words and in figures] [MVR 10,000]** , upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Bidder is in breach of its obligation(s) under the condition of the bidders instructions and contract, without your needing to prove or to show grounds for your demand or the sum specified therein.

This Bid Security shall expire no later than **[date]** and any demand for payment under it must be received by us at this office on or before that date.

Signature of Issuing Agency

Designation:

Date: